



# Hobaneng ha ke bone nkhono le ntate-moholo?


Laura Harvey  
(Translated into Sotho)



Ho koetswe ho  
fihlela tsebisoe  
tla latelang


E tlameha ebe oa makatsa  
hore nah o etsahalang  
Sekolo se koetse...  
Literateng ho thotse...  
...mme nkho le ntate-  
moholo ba ile kae?





Bona, Kokoana-hloko ena e ea potoloha, joalo ka sefuba kappa feberu, e ka re etsa hore re chese, hape le eona ho hloka ho khohlela. Ha hon a tlhoko ea ho tšoenyeha ka hore na u tla phela hantle, Haeba o ikutloa o fokola, o tla ba betere ha nako entse e ea.





Ntho e nang le coronavirus (lebitso la kokoanahloko), e thatafalla batho ba bang bao re ba ratang, Hape, o seke oa tšoha ka ha batho ba bangata ba hlapoheloa, empa re holka ho ba hlokolosi mme bohle re sebetse mmoho.




Kokoana-hloko e ea tšeha 'me e pharalla ho tloha mothing e mong hoe a ho e mong, empa ho na le lintho tse ngata tseo re ka li etsang hore lintho li se ke tsa mpefala, joalo ka ho hlatsoa matsoho ho fihlela ho metsotso e mashome a mabeli...

Eketsa sesepa - ka kopo netefatsa hore o sebelisa se se ngata!




u hlohonolofale!



Haeba u khohlela kappa u thimola, sebelisa pampiri ea ntloaneng, kappa u e tšoare ka seqha sa hau, mme re tla re “u hlohonolofale”! empa ntho e ntle eo o ka e etsang ho emisa kokoana-hloko lipontšong tsa eona, ke ho emisa ho bona bao e ba amang haholo.

Ka tsela eo re tseba hore  
re ka ba boloka ba  
bolokehile, le ho emisa  
kokoana-hloko ho tloha  
sebakeng se seng ho ea ho  
se seng. Sena ke sa  
nakoana, 'me ho ke ke hoa  
ba teng ka ho sa feleng, ka  
hona, a re lebelleng nakong  
ea ha re tla kopana kaofela!





Dumela  
Hape!



Empa kaha joale re ka  
fumana tsela e fapaneng,  
Re ka bua fonong ka  
letsatsi lohle la rona, Re ka  
bonana ka video ea fono,  
'me ra arololelana  
liketsahalo tsa rona tse  
khoho le tse nyane.





Ho tla ba thata hore re se  
k era lula 'moho ra bapala,  
kapa ra tsoa re le lelapa ka  
tsela e ts'oanang. E  
hlonamisa nkhono le ntate-  
moholo, ntho e ba  
thatafallang le ho feta ke  
hore ha ba ho bone.

Kokonyane e fetile!



Ba u rata haholo 'me ba tla emela letsatsi, ha re utloa ho TV hore kokonyana e felile. Empa ha joale, a re tsoeleng pele re etsa hohle ho matleng a rona, kahoo hopola...



LULA U HLAPA MATSOHO AO!

